

aran ATH DIA



Deseme deth 2007 · Numero 20


973 64 27 1

ZZA

POLLO

NSALADAS

FRE



JOENI

**REBÈLS DAMB
CAUSA?**

A prumèra ora...



eth cafè
cuet o long, sol o damp lèit,
damp sucre o sacarina...



era informacion
damb **SEGRE**

4



Èster joen
Auem parlat des sòns problèmes damb joeni aranesi de perfil diuèrs

per Anna Geli

22

Mario Sirat
Un estudiant de Medecina ara recèrca des arraïcs

per Alba Orrit

16

Compartir
pis ei un besohn pes joeni que travalhen ena Val d'Aran

per Mikel Aristregi

20

Solet
Tonho Barrau lamente que bona part des sòns amics agen partit

per Alba Orrit

Qué dificil qu'ei èster joen

Diden qu'a compdar des ans 60 èster joen qu'ère ben cotizat. Ara toti vollem èster joeni. O, aumens, semblà'c. E açò qu'es problèmes des gojats e gojates van en augment. Auem parlat damb joeni de perfil fòrça diuèrs. Uns neishudi en Aran, d'auti nauvenguts que luten entà establir-se en un país que non les ac met bric facil peth naut prètz der abitatge. Un país en què auer coche ei lèu imprescindible. Tanben qu'ei complicat adaptar-se a un territòri en qu'en bères épòques der an ei eth melic deth mon, damb gent venguda de pertot, e d'autes enes que non i a aufèrta ludica. I a qui ac pòrte millor e qui ac pòrte pejor: ja se sap qu'en qüestión de gusti...

28

Prèmi
Anna Geli guanhe eth prèmi Llanterna Digitau de cuertmetratges

per Anna Sàez

29

Nau tunèu
Eth dia 4 deseme se dauric ath public sense cap acte inaugurau

Edite Diari Segre, S.L.U.
Depòsit Legau: L-1160-05.

aran
ATH DIA

President: Robert Serentill Utgés.
Director Executiu: Juan Cal Sánchez.
Coordinat: Anna Sàez Mateu.
Maquetacion: Anna Barcala Sirvent.
Impression: Lerigraf SLU.

Damb eth supòrt dera Generalitat de Catalunya

 **Generalitat
de Catalunya**

e eth Conselh Generau d'Aran

 **Conselh
Generau d'Aran**

e era collaboracion dera

 **Catedra d'Estudis
Occitans
dera Universitat de
Lleida**


Collaboren en aguest numerò: Mikel Aristregi, Francés Boya, Aitor Carrera, Angelina Cases, Anna Geli, Xavi Gutiérrez, Eisharc Jaquet, Amador Marqués, Maria Monge, Jep de Montoya, Alba Orrit, Jusèp Loís Sans, Jordi Suís, Xavier Ubeira e Andreu Vidal

Joenessa



EN TOT REIVINDICAR ETH FUTUR D'ARAN

per Anna Geli
FÒTOS: MIKEL ARISTREGI

Eth loguèr non ei cap destinat tás joeni d'Aran, pr' amor que, per un costat, eth logaire trè més sòs per un loguèr de sason que no pas peth loguèr de tot er an. Per un aute, es prètzi des cases de construccion naua son excesivamente elevadi tara pòcha der aranés qu'en occasions a d'emigrar dehòra dera Val, com ei eth cas des que van a víuer en França.



Es hilhs d'immigrants qu'arriben grani an mès problema entà adaptar-se pr'amor que les còste entrar en còlhes ja assolides. As trabalhadors temporaus les passe eth madeish.



Eth concèpte de joenes-sa non a existit tostemp a despiet que tostemp i a auut joeni. Era modificacion enes estructures económiques, politiques, sociaus e culturaus des societats an anat en tot modificar e crear concèptes nau i cambis enes costums des personnes. Era definicion des joeni que i a mès propèra ara sua classificacion, entre d'autes, ei era que se caracterize peth hèt d'apertier a ua edat de-

terminada, ua edat qu'a anat en tot variar ath long deth temps. Atau, aué se considère joena ara poblacion qu'oscille entre es 15 e es 29 ans, mès era carta des Nacions Unides deth 1985 definís as joeni coma eth grop poblacionau que va des des 14 enquiàs 24 ans. Ua edat que quedrà ath sòn torn sos-despartida entre es adolescents (des 13 as 19 ans) e es nomentadi adults joeni (des 20 as 24 ans). D'un autre costat, era definicion que mos balhe eth diccionari dera Reau Academia dera Lengua espanhòla descriu era


Aquesti gojats improvisen damb taulons d'òbra pr'amor que non dispausen d'ua pista de skate.



joenessa com aquera "edat que se trape entre era enfantesa e era edat adulta" mès en cap moment i apareish cap numerò. Totun, es definicions restacades damb era joenessa pòden èster d'un aute tipè, Oscar Wilde citau per exemple, qu' "era tragèdia dera vielhessa non ère cap èster vielh, senon èster joen" e era dita populara ditz qu' "un ei joen s'eth sòn esperit tanben niei". Eth concepte de joenessa serie dificil delimitar-lo en ua edat e donc serie basicament ua construccio social subjècta as diuerses societats. Eth joen


d'aué en dia dera Val, possedís diuerses auferentes formatives, laboraus, culturaus e de lésers, que s'encarten en un corròp non guaire extens de papèrs mès, plan mès variada qu'era aufèrta qu'a auut ath long de toti es tempsi, donques es possibilitats qu'auie enquia hè ben poc temps se basauen ena economia agrària familhara que determinaua eth sòn futur laaborau e sociau. Aué, se pòden compdar damb es dits d'ua man es joeni que se dediquen ara ramaderia, un mestier que calerrie respectar e suenhar damb mès delicadesa entath ben

Neus Martí, de Riudoms, en tot estudiar ena biblioteca.



deth futur d'Aran, que s'aluenhe dera natura e s'apròpe ara manca d'aguesta, ar artifici. Ua contradiccion se se viu entre montanhes. En Observatori Catalan dera Joenessa dera Generalitat, mòstre coma era Formacion Professionalau s'adapte ara aufèrta laborau deth païs, de sòrta qu'un percentatge fòrça gran de joeni se forme ena administracion, en informatica, activitats restacades damb er espòrt, era montanha o era ostaleria, a on s' i encastren nombrosi joeni professionalaus que seguisen era economia familhara d'Aran. Es aules der IES Garona de Vielha, de hè dus ans ençà, son pionères en auer alumnes "qu'an fusionat eth grad miei d'administratiu damb eth grad miei d'informatica, de manera qu'en dus ans e un trimesadèr, un joen artenh aguesta dobla titolacion. Auem artenhut a convalidar assignatures comunes entre ambdues de manera qu'eth joen guanhe eficàcia en sòn aprenedissatge e ath temps, entre mès rapidament en mon laborau", soslinhe Santiago Céster, director der IES Garona. "Ua auta des formacions professionalaus qu'a fòrça èxit entre es joeni e que l' acostumen a corsar joeni de dehòra dera Val, qu'ei eth grad miei e superior dera activitat fisico-esportiu", concludís. Un grad superior que pòt devier en especific d' esquí o de guida de montaha, per exemple, en centre de Salardú dera ETEVA (Escola de Tecnics Esportius dera Val d'Aran). Ath delà, i son es joeni que continuen en tot formar-se enquia arténher uns estudis superiors o bèth doctorat, aguesti les an de corsar, lo mès apròp, en Lhèida o en Toulouse, a dues ores. Barcelona, lèu a quate ores, ei er aute destin soentejat pes aranesi, a on i trapan tot çò que manque en Aran. Aciu acostume a passar qu'eth joen universitari non torna tè casa pr'amor dera manca d' aufèrta de travalh, que non trape faena de çò qu'a estudiad e convertís eth parçan aranés en un lòc de vacances e de visita as familhars. Aguest prototipe d'aranés manifeste un sentiment fòr-





Neus, Anna e Judit compartissen pis en Aubèrt. Totes travalhen, mès les cau hèr vida d'estudiant pes nauti prètz des pisi. Er abitatge qu'ei eth gran problema damb eth que se trapen es joeni.



Er abitatge qu'ei eth gran problema damb eth que se trapen es joeni qu'arriben tara Val.

ca arraïtzat vers era tèrra e soent s'escote pes carrers, e entre era gent mès grana (en tot referir-se ad aguesti joeni estudiants) aqueò de; "ara fin, toti acaben tornant tara Val". Segontes er Observatori, es grops de joeni qu'an abandoat es estudis ven coma ua bona solucion dedicar-se a hèr beth ofici (hustiers, electricistes, eca) ja que son trabalhs qu'an fòrça demana e son fòrça ben pagadi. Eth moviment migratori des joeni tanben qu'ei constant. Ua part importanta des nauvengudi qu'an trapat trabalh en territori tà tot er an, an era volentat d'integrar-se e apréner es particularitats dera cultura aranesa. Totun, tanben existís ua grana part de joeni que sonque vien a "hèr sasoada", sustòt en iuèrn, de manera que profiten eth temps tà pujar tar airau esquiable peth maitin e peth ser trabalhar en ahèrs restacadi damb es servicis. Aguest prototipe ei mens interessat en coneïsher damb prigonditat ena cultura aranesa pr'amor que sonque vie tara Val a passar un temps determinat. Eth joen immigrant non espanhòu a problemes entà trapar trabalh per qüestions restacades damb es papèrs, totun, era Val compde dejà, non guaire temps a, damb collectius nombrós d'immigrants que trabalhen e estudien en Aran.



Se calcule qu'era populacion flotanta oscille ath torn des 2.000 personnes deth total des 10.000 censadi, d'aguesti 2.000 un percentatge fòrça gran apertien as joeni que, un viatge barrada era estacion d'esquí, hugen dera bucolica Val tà recercar d'auta tipe de trabalh temporau. Enes mesi d'iuèrn tanben ei eth moment dera aparacion des diuèrses tribus urbanes. En linhes generales, es mès coneugudi son es nomentadi frikis, d'estetica e actitud surfera o es pijos, d'estetica mès refinada e mès consumistes. Totun, era Val non se caracterize pera abondositat de disparièrs grops de joeni, a despiet que se'n ven quauque uns influenciadi peth surf de nhèu, com es skaters. Entre es joeni, tanben n'i an



que manifèsten eth sentiment d'apertença a un lòc determinat, era sua identitat. Reivindiquen es arraïcs, era cultura, es costums, o er aranés, a trauèrs de pegasolets, drapèus, samarretes o tatoatges damb eth simbèu dera crotz occitana. Era problematica mès destacable e ua des mès determinantes ena vida d'un joen qu'ei er abitatge. Eth que viu o trabalhe en Aran a molta dificultat entà poder crompar o logar ua viuenda. Era Val se convertí en un des lòcs de Catalonha a on era possibilitat d' arténher un espaci pròpi ei mès desfavorable. Era causa la trapam



En quauques epòques es pubs que son plens a petar. Eth torisme hè qu'es nets araneses poguen cambiar radicalament. Uns cren qu'açò te permet conéisher gent, mès a d'autas les sap grèu.




Er ambient tranquil des nets araneses s'acabe damb era arribada deth torisme. Eth cambi ei radicau.

A. esmilitud ana neugoi-
-ge as "ritzies" la manada
vario tecnien naturales
r'lab quicqo no seig
ene reflexion sui na
-ne

ena pression qu' exercís eth torisme e ena pòga sensibilitat de politica sociau que i a auut tostemp en aguest ahèr. Eth loguèr non ei cap destinat tás joeni d'Aran, pr' amor que, per un costat, eth logaire trè mès sòs per un loguèr de sason que non pas peth loguèr de tot er an. Per un aute, es prètzi des cases de construccion naua son excessivament elevadi tara pòcha der aranés qu'en occasions a d'emigrar dehòra dera Val, coma ei eth cas des que van a víuer en França. Era conseqüéncia de tot açò ei fòrça grèu, pr'amor qu'es cases se convertissen en segones residéncies que que-

den huedes era màger part der an, e auissen sense hèr tapatge ne abocar sang era activitat sociau basica e imprescindibla enes pòbles tà que non morisquen, que se se i vieu tot er an. Ua des solucions que serie era construccion de viuendes de proteccio oficiala, mès que continue totun, tanplan escassa. Eth joen d'Aran acabe per compartir pis, o viuent damb es pairs, e damb sòrt, cree un petit espaci pròpri ena madeisha casa familiarha o es mès afortunadi, artenhen ua viuenda a un prètz desorbitat. Non ei descoishut tanpòc, qu'un pis ena Val la pòden

Eth coche pròpi qu'ei imprescindible entà mòir-se per Aran. Toti es joeni damb es qu'auem parlat auien carnet de condusir o se lo trègen ena autoescòla.



compartir fòrça persones que non pòden pagar-lo per desseparat. Era viuenda donques, un des simbèus dera emancipacion des joeni per exelléncia, de hè ans que patís un mau cronic.

Eth nucli de léser nocturn correspon as pòbles de Vielha e Arties, ath delà era geografia dera Val requerís soent deth coche entàs desplaçaments e cada viatge ei mès abituau qu'eth conductor non beue alcoòl. De tota manèra, eth joen dera Val non pòt gésser de net sense auer d'agarrar eth coche, cauca que mendre ua part dera sua sociabilitat.

Era grana auferta esportiuia d'Aran (foto dera dreta) ei un allicient entàs joeni.

Totun, a compdar deth mes de hereuèr, ei prevista era creacion d'ua linha de bus interna peth laguens dera Val peth ser que metarà en funcionament eth Conselh Generau. En çò que tanh ath léser diürn, es bars des pòbles se convertissen en sales sociaus, donques non ei estanh veir a un joen compartint ua coca-cola damb un de mès gran que pren un vaset de vin o que toti amassa jòguen ara butifarria. A despiet que non i a eth costum d'assistir as sales sociaus, aguestes non pòden mancar enes pòbles aranesi coma passe en caplòc deth Naut Aran, e qu'acaben en tot dificultar era



trobada e era organizacion d'activitats culturaus o de quinselvolh d'aute tipe. Totun, era activitat de léser poirém distinguir-la entre er ostiu e er iuèrn maugrat qu'eth nuclèu deth léser nocturn se trape enes pòbles de Vieilha e Arties. En iuèrn se daurissen locaus nocturns en airau de Vaqueira o s'organizan hèstes privades entre amics. En ostiu es joeni s'amassen ath delà des bars nocturs, enes hèstes majors des pòbles que contrasten damb eth léser nocturn des ciutats e es sues macrodiscotèques o bars musicaus, donc enes hèstes majors, era musica convide a barar un pas-

doble o un vals mentre qu'enes auti lòcs, era musica convide a cridar e sautar.

En linhes generales, eth joen aranés ei esportiste e pratique tot tipe d'espòrt e activitat restacada damb era montanha autant en ostiu coma en iuèrn, moment a on se desenvolupen totes es activitats restacades damb era nhèu, e a on existissen nauedosi programes entà era practica esportiva de joeni damb discapacitats. Ath delà, eth joen aranés pòt practicar pendent tot er an activitats d'iuèrn coma patinatge sus gèu o hoquei, ahijudi a toti es espòrts que s'amien a terme en lòcs

Eth cine fòrum ei ua des activitats culturaus damb mès exit de public. Es joeni se planhen qu'i a pòga aufèrta culturau en Aran. Açò ei, dilhèu, er unic que trapen a mancar.



barradi coma es polisportius, palai de gèu o en installacions d'ostieu destinadi ara practica der espòrt com es camps de fotbòl, un espòrt damb molta activitat e aficion. Totun, totemp i manque bèra installacion basica com ua simpla pista de tennis. Era aufèrta e era demanda esportiva ei ua des mès amples que se hè evidenta ena formacion des nombrosi Clubs e Conselhs esportius. Era auta cara dera moneda, e ua des mès granes preocupacions des pairs, que serie çò que supause eth consum de drògues e alcoòl. Er Observatori Catalan de Joenessa apunte era Val com un lòc a on se comence a consumir de mès joen, e soslinhe coma possibles causes era manca d'aufèrta culturau que produsís enes joeni era sensacion d'engüeg. Eth cine, en caplòc dera Val d'Aran non existís. Eth nomenat cineforum, ei ua iniciativa gratuita de joeni nauvengudi entara Val que, mancadí d'agues-ta aufèrta, an artenhut a mostrar cada dijaus pellicules dificiles de veir en sales convencionals.

onaus ath delà de hèr un collòqui posterior e de reflexion entre toti es assistents. En Espaci Joeni de Vielha tanben s'i organizen diuèrsi talhèrs de musica, dança, circ, entre d'auti. Un espaci a on eth joen pòt passar ua estona en tot realizar diuèrses activitats enes vrespades escures der iuèrn.

TORNAR TÀ CASA

Deth Departament de Joenessa deth Conselh, se balhe tot tipe d'informacion restacada damb es estudis, eth trabalh, er ensenhamant, era salut, era administracion, era integracion, es activitats, eth temps liure e quinsevolh tipe de qüestion restacada damb era joenessa que pòt interactuar damb era pròpria pagina web, lòc a on se daurissen forums de debat e reflexion entà potenciar era participacion e mostrar es preocupacions e mancances. Mès, era realitat ei que, joeni dera Val damb inquietuts artistiques qu'an començat bèth projècte acaben en tot abandoar-lo e gessen



Saut impressionant en miei d'un carrer de Vielha. Es skaters se hèn notar.



ara recèrca d'un ambient culturau mès constant e sustòt e principaument, ara recèrca de mès joeni damb es madeishes inquietuts, a on cerquen un ambient culturau parion ath que i a enes ciutats, de manera que fòrça viatges eth joen non vò tornar tà casa.

Per ua auta part, tot e qu'ena Val i a pògues escòles musicaus, aguestes an fòrça èxit, e de hè uns ans ençà eth joen aranés tanben a era possibilitat de créisher per aqueth camin. Damb era musica tanben se trapen joe ni que tòquen bèth esturment e acaben en tot formar serades de jam-sessions en locaus sociaus de determinadi pòbles o simplament assagi musicaus. Era dansa, qu' ei dilhèu era mès antiga des activitats sociaus qu' existissen en mon, ena Val se manifeste enes Còlhes dançaires que, damb un totau de cinc estienudes ath long dera geografia aranesa, corròpen apuprètz a uns 200 joeni que baren enquia qu'an de gésser dera Val entà estudiar o a trabalhar. Es bibliotèques, son er aute gran lòc d'acuelhuda entath desvolupament deth coneisiment deth joen que passe bones tardes hèn estudi e en tot socializar-se, perque non, en tot escriuer tàs concorsi de poesia e narrativa de Mossen Condó que lo incentiven a continuar en aqueth mestier, atau com es naudosi concorsi de diboish e de teatre que s'an prebotjat recentament en escòles dera Val. Entre es naues tecnologies, Internet a un paupèr prigond e fonamentau, a despiet qu'era connexion ena Val a arribat mès tard qu'en d'auti lòcs de Catalonha. Eth joen passe ua gran part deth sòn temps liure, non sonque campant era television o parlant peth mobil, senon que tanben "ei" en messenger, en mail, en you-tube, en e-mule, en Google, enes blògs o damb es vidèo jòcs.

Lòcs e esturments a on tanben pòt adquerir informacion e ua petita part de coneishenç a despiet que non serà jamés era madeisha qu'artenherie en èster entornejat de ra lectura de libres.

NEUS MARTÍ LLURBA

EI UA DES FÒRÇA joenes professionals qualificades qu'arriben en Aran per rasons de trabalh. I a vida mès enllà deth torisme, e eth país que non ei guaire premanit. A Neus li cau compartir pis, coma quan estudiaue. Tot e eth problema der abitatge, que s'i trape ben en Aran. A aprenut a estimar eth país.

Text e foto: **Mikel Aristregi**

“Cau suenhar mès ara gent que viu en país”

Compartir pis ei, mès qu'ua opcion, un besoh. Es joeni qu'arriben en Aran per trabalh se ven abocadi a reproducir eth tipic esquèma de quan estudiauen e redusissen despenes en tot logar ua casa entre tres o quatre. Trapam exemples en mon der ensenhamant, ena ostalaria, ena sanitat... Parlam damb Neus Martí, ua gojata de Riudoms (Baish Camp) de 25 ans. Ei enginhèra forestau e, com tanta d'autra gent deth sòn perfil, que se ve obligada a compartir pis. Viu damb Anna, de 31 ans e Judit (25), en Aubèrt.

Què t'amièc tara Val d'Aran?

Venguí per trabalh hè, apuprètz, un an e miei. Ja auie trabalhat ena Val d'Aran er ostiu anterior abantes d'installarm'i. Atau donques, que ja sabie un shinhau a on anaue. Ère plan contenta, encara que t'enganhariet se te didessa que me sentie entièrement segura de çò que hèja. Es cambis tost temp hèn un shinhau de respècte e, en hons, jo non sabia s'eth trabalh me shautarie, se traparie gent damb qui trobar-me ben, eca. Erosament e agut fòrça sòrt e me senti fòrça ben entre aguestes montanhes. Era mia familha tanben siguec fòrça contenta, sustot pr'amor que sabien qu'a jo

me hège fòrça illusion, encara qu'eth hèt de que me n'anèssa tan luènh non ère çò que mès les illusionau.

Quina idèa auies sus era vida aciu, en Aran?

M'imaginaue ua vida tranquilla, arren a veir damb era ciutat a on jo auie viscut es darrèri sèt ans. De bèra sòrta, pensaua qu'aciu poderia retrobar un shinhau era vida de pòble qu'auie abandonat as dètz-e-ueit ans entà anar ara universitat.

Qué te hège mès respècte, eth cambi de clima, de gent, de lengua...? Çò que me hège mès respècte ère non saber s'aciu i traparie gent damb qui sénter-me ben e damb qui compartir tota aquera experiéncia que just estaua començant.

Quan arribès, Dempús de passar eth tunèu, quina sensacion aueres?

Eth prumèr viatge que venguí tara Val d'Aran que siguí esmiraglada. Arribè un meddia de junhsèga, en autobús, e non me podie creir que passarie un ostiu entièr entornejada per aqueth paisatge tan impressionant. Qui m'auie de díder que Dempús m'i installaria! Encara aué, quan contempli es mon-

tanes que mos entornegen, pogui tornar a percéber era sensacion tan fòrta qu'auí eth prumèr dia.

Te senteres acuelhuda?

Òc, fòrça. È coneishut gent fòrça interessant qu'an hèt dera Val un endret agradós e acuelhent.

Te costèc fòrça trapar pis?

Me costèc fòrça trapar pis!!! Es prumèrs tres mesi que m'installè en un piset que me deishèren uns amics. Mentre estau aquiu delà, cerquèrem pis damb un amic, e non i avec manèra de trapar arren. Passadi es tres mesi mos instalàrem pendent un autre mes en un càmping enqua que fin finau trapèrem eth pis a on èm actuauament en tot compartir damb Anna e Judit.

Quin a estat eth tòn recorregut?

Quan arribè ena Val, eth mai deth 2006, entrè a trabaillhar en un burèu tecnic a on i demoré pendent un an. Dempús trabaillè en Aneto, en un Centre d'Interpretacion deth Parc Natural, e actuauament realizi ues praktiques en burèu a on trabaillè ath principi d'ester aciu ena Val. Realizi ues praktiques en convèni entre ua em-

entrevista



presa e era Universitat de Lhèida. Era empresa a on sò ara se dedique a amiar a tèrme disparièrs tipes de projèctes tecnics (sustràuaments topografics, llicències d'activitat, etc) e jo collabori ena realization d'aguesti projèctes.

Dispausas de guaire temps liure?
Enquia ara non auie guaire temps liure, donques que trabaheue e estudiave ath madeish temps. Actuaument, mès, ja e acabat es estudis e dispausi de mès temps tà jo. Me shaute gésse taro montanha, liéger, guardar pellícules...

Te relacionaes sonque damb gent

de dehòra o damb gent deth païs?
Me relacioni autan damb gent de dehòra coma damb gent d'aciu, totun ei cèrt qu'es neishudi en Aran normauament ja an un grop d'amics formadi e còste un shinhau mès entrar en sòn cercle.

Ara ora de gésse de hèsta, en quin ambient te mòs?
Lèu non gesqui de hèsta. Es dies que vam a préner quauquarren, acostumam a anar a Era Canaula, Eth Túpin o Eth Saxo.

Quin futur ves o demores d'agues-ta estada ena val?
En gèr partitè pendent sies mesi ar

estrangèr, donques m'an concedit ua bèca entara realization deth projècte de fin de carrèra. Quan torne d'aguesta experiéncia, era vertat ei que non sabi qué harè, encara que non escarti tornar entà Aran.

Qué i trapes a mancar ?

Mès aufèrta culturau. Trapi a mancar un cinema, un teatre, un centre culturau a on se realizen amassades, corsi e activitats diuèrses. Creigui qu'era Val d'Aran ei fòrça mancada d'aguest tipe d'aufèrta, totun darrèrament i a iniciatiues fòrça bones, coma per exemple eth Cine fòrum. Demori que pòga pòc vagen en tot gésser naues iniciatiues.

Qué n'as tret dera tua vida en Aran?

Era qualitat de vida. Me senti ua privilegiada de víuer en un lòc tan polit coma ei era Val d'Aran, e arregràsqui era tranquillitat que s'i respire.

Damb era perspectiva d'un an e mi-ei, a cambiat era tua impression?

Pensi qu'es politiques que s'an amiat a tèrme enquia ara an estat massa adreçades ara potenciaciò deth turisme e non s'a trabaheuf sufisentament entà curbir es besonhs dera gent que viuem aciu. Es joeni que demoren en Aran an grèus problèmes damb er abitatge donques qu'ei impensable crompar un pis e traparne de loguèr ei fòrça complicat. Aço sonque n'ei un exemple. Eth turisme qu'ei puntau economic d'Aran, e evidentament lo cau suenhar, mès qui hè eth païs ei era gent que l'abite, e creigui qu'a viatges harie manca auerles un shinhau mès en compde.

per Alba Orrit
FOTOS: MIKEL ARISTREGI



YOLANDA BLANCO VILLALBA

27 ANS. BARCELONA.
ESTACION D'ESQUÍ
BAQUEIRA-BERET

"A viatges è de besonh veir er orizon"

Aquest que serà eth quatau iuèrn que Yolanda Blanco, barcelonesa de 27 ans, passarà en Aran. Exemplifiqua ara perfeccion era realitat des sasoërs der esquí, personnes que trabalhen en disparièrs trabalhs restacadi damb eth torisme pendent era campanha dera nhèu. Yolanda ja coneishie Aran abantes de vier a trabalhar-i. Li shau-te era montanha e, de hèt, çò que mès rebrembaue d'aguest territòri qu'ei "era vegetacion: fòrça mès verda qu'en rèste des Pirenèus". Eth prumèr iuèrn que hec es valeishons entà Aran cer-

caue "era antitèsi dera ciutat". Hugie deth que nomente "era impersonalitat dera urbs". Auie desir de conéisher era gent que l'entornejaue, sénter que formaue part deth lòc a on viuie. "E açò ac trapè". Çò que non sabie Yolanda ei qu'Aran auie ua lengua e ua cultura pròpries. Desconeishie era sua singularitat respècte a Catalonia.

Eth gran problema damb eth que s'a empuntat ei eth dera viuenda. "Ei realment complicat", se planh. A demorat en Es Bòrdes, Arròs, Vilamòs e Aubèrt. Eth prumèr an siguec eth pejor. "Auie de compartirabitacion damb un gojat. Jo trabalhaue de dia e eth, de net, atau que quan jo me lheu-ue entà anar a trabalhar, eth se calau-e en lhet". A hèt un shinhau de tot: secretària d'un estudi d'esquí, osta-laria ("fòrça tipic entre es sasoërs", avertís) e, fin final, ena estacion de Baqueira-Beret. Aguest serà eth sòn an. Eth prumèr en pistes.

Admet que se relacione lèu exclusivament damb sasoërss coma era e, mès concèrtamet, damb com-

panhs de trabalh. "Coneishi lèu pògui aranesi", assegure. Yolanda ei çò qu'en argòt se ditz pistera. Ei a díder: eth sòn trabalh consistís en auxiliar quinsevolh esquiator que pogue patir un accident, premanís es pistes a prumèra ora entà que siguen prèstes... Comence tás ueit deth maitin e non plegue enquias cinc dera tarde. "Damb ua ora entà dinar e un dia de hèsta ara setmana". Estonantment, quan a hèsta tanben puge a pistes. Non tostemp, mès assegure que tanben li shau-te esquiar a plaser. S'eth temps ac permet, tanben hè gessudes tara montanha. "O, simplament, gesqui a préner quauquarren damb es amics. Non i a massa causes mès a hèr". Non li shau-te guaire anar tà bars de copes. S'estime mès anar tà casa de quauquarres. "Lèu jamès gesqui de hèsta", assegure. Encara que sigue ua enamorada dera montanha e deth paisatge aranés, Yolanda trape a mancar era mar. "Aran me provòque ua sòrta de claustrofòbia que hè que de tant en tant age eth besonh gésser, veir era linha der orizon".



ALBA ORRIT

19 ANYS. ESTÚDIE MAGISTÈRI MUSICAL EN LHÈIDA

"Es estudiants perdem fòrça ores en tot viatjar"

Ara hè dus ans qu'aguesta gojata li calec partir dera Val d'Aran, com tanti d'auti companhs dera sua edat que decidiren corsar estudis superiors. "Non badini quan digui que ueit de cada dètz des mèns amics tanben se trapan dehòra dera Val entà formar-se professionalament". Aço a viatges condicione eth sòn futur. "Fòrça queden enlumenats peth ritme des granes ciutats, per tot eth mon que se daurís dabant es sòns uelhs e les còste tornar". Autanplan mentre dure era carrièra non ei bric facil amassar a tota era còlha, pr'amor que tostemp i a un o autre que se quede per faena. Aguesti desplaçaments forçosí afècten econòmicament as familhes, que les cau afrontar fòrça despenes ath delà deth prètz dera matricula. "E tanben mos afècte as estudiants, que perdem fòrça ores en autocar", se planh. Eth Con-

selh Generau, plan conscient d'aguest problema, a facilitat era gessuda d'autobusi en oraris e rotes especiaus. Mès as familhes les cau pagar aguesti transports e as estudiants les cau hèr mès ores que quinsevolh companh de carrièra. "Açò hè que fòrça viatges te planteges se vau era pena eth viatge sonque entà ua dimenjada".

Pendent es ans dera sua enfantesa, Alba se podec mòir per disparièrs pòbles dera Val, donques eth trabalh des sòns pairs l'a hèt a cambiar d'abitança damb ua cèrta regularitat: "Damb ueit ans anè a parar a un estudi rurau de sonque 30 escolans e siguec ua des milhors experiéncies qu'è pogut víuer". Autant la merquèc qu'ara qu'estudie Magistèri a clar quin serà eth sòn referent quan exercirà era docència: "era atencion personalizada que recebí siguec essen-

ciau entà premanir-mos corrèctament a toti entath gran pas entà tot mai-natge de pòble: anar tar institut de Vielha". Respècte ara escòla rurau, tanben hig: "è coneishut coma escola aguest tipe d'escoles, tanben me shautarie conéisher-les coma mèstra". Ath madeish viatge comenté qu'en-tà exercir aguesti tipes de travalh ena Val d'Aran li cau dispausar de coche pròpri, donques es oraris d'autobusi non son guaire compatibles damb un travalh que requerís mobilitat constanta. Ath delà, eth clima dera Val exígí dispausar d'un veïcul pròpri entà hèr es desplaçaments". Totun, hig que "quan passes un ostiu en Lhèida a 39° ena ombra, t'embrembes que coma ena Val non i ès enlòc". E açò qu'en iùern assegure qu'acabes en tot en-güejar era nhèu.

Non trape a mancar guaires causes de Lhèida en Aran. Damb era soleta excepcion dera aufèrta cultura. "Sò fòrça aficionada ath cinèma, e quan sò en Aran òc que me sap grèu perder-me quauques estrees". Totun, assegure qu'a sonque dues ores de desplaçament a toti es servicis qu'a de besonh. A nivèu esportiu, mès, es disparièrs clubs e eth Palai de gèu de Vielha "mos aufrissen un ample ventall d'activitats a realizar e açò me shaute fòrça, pr'amor que i a fòrça entà escuéller". Era auta cara dera moneda son es prètz dera Val que, opine, "non s'ajusten guaire as pressupòsti des joeni". Parle de prètz en generau. Mès se mos centram en tèma immobiliari, era causa que se complique. "Non pòs perméter eth luxe d'independizar-te pr'amor qu'es loguèrs son fòrça nauti, e non pòs ne plantajar-te era crompa d'un apartament".

Non escarte tornar entà Aran en un futur, establir-se-i coma mèstra. Mès cre qu'encara ei fòrça joena entà pensar-i. "Eth futur soent t'a prenides sorpreses inesperades". Rason que non li'n manque.

TONHO BARRAU

20 ANS. LES.
TRABALHADOR DETH
BURÈU DE TORISME DE
LES

Era solitud de qui se i demore

Aranés de neishement, Tonho Barrau a tostemp viscut ena Val. Aciu qu'a estudiad e aciu que trabalhe. Se considera un afortunat. "S'èt interessat en dedicar-te ara ostaleria e eth torisme, Aran ei un lòc ideau", assegure. Admet, mès, que se se cerquen un autre tipe de gessudes professionals, es joeni aranesi se ven obligadi a partir. "Fòrça des mèns companhs e amics ara madeish viuen dehòra dera Val". Tonho i trape ua dobla explicacion: "d'ua banda, i a gent qu'en Aran se i trape fòrça barrada; d'ua auta manèra, s'aciu non se pòden dedicar ath trabalh que volerien exercir, o vòlen corsar estudis superiors, les cau partir". Ei a díder, un exili voluntari o forçós, segontes es casi. Sigue coma sigue, açò afècte ath joen que, coma eth, opte per quedar-se. Un se pòt arribar a sénter desplaçat. O solet. Es dies de hèsta que manquen es companhs. Fòrça tornen es dimenjades, mès d'auti sonque quan i a pònts o vacances. "Se vòs gésser de hèsta en un dia de cada dia, era causa que se complique, en Les per exemple auem Es Lauets, un pub que non ei bric mau entà passar-i ua estona e préner qu'auquaren, mès se te vòs restacar damb eth rèste dera gent dera Val, que te cau tostemp hèr cap tà Vieilha e non tostemp i a guaire ambient", lamenta. Açò òc, "en sason nauta passe just eth contrari: te trapes massa atapit pertot pr'amor qu'arribe ua



quantitat fòrça gran de toristes". En Les, de toristes n'i a lèu tostemp. Basicament, francesi qu'arriben atrèti pes boni prètz i ora d'querir tabacs e beuendes alcoòliques. Açò da vida ath Baish Aran, e, ath madeish vitge, ei ua estimulacion entà qu'es joeni d'aguesta zòna s'animen a embarcar-se en ua aventura empresariau pr'amor que de clients potenciaus, non ne mancaràn. Mès totes es monedes qu'an dues cares e, se ben aguesta ei era positiu, Tonho tanben hè referéncia ath que mens li shaute deth sòn païs, que non ei d'auta causa qu'es limitacions de mobilitat damb

qué se trapen es que non dispausen de coche pròpri. Entà començar, de net non i a servici de transpòrt public, atau que o te très eth carnet, o hès dit. E eth a optat per apréner a conduir. Quan eth temps l'ac permet, mès, era sua principau aficion ei punchar. Punche pertot, tanben en casa sua, a on se pòt passar ores en tot jogar damb es plats. As sòns vint ans, aguest joen de Les a tota era vida peth dauant e n'ei conscient. Coheisse que non li saberie grèu cambiar d'aires e passar un parelh d'ans dehòra dera Val. A temps. Com eth madeish ditz, serà "causa deth destin".



JOSE MARIA VILÓ VILANOVA

25 ANS. MONITOR D'ESQUI.
SALARDÚ

"Depenem massa deth torisme"

A José Maria Viló toti la coneishen coma Mari. Ei monitor d'esquí. Quan non trabahe tanben va tara montanya, donques li apassione. Er espòrt, era pesca e era caça son es autes aficions d'aguest aranés que reconeish que se depen massa deth torisme

Penses qu'es joeni dera Val an problemes entà trapar trabahe o ath contrari era aufèrta ei plan bona?

Ben, pensi qu'eth problema que i a aciu ena Val ei que depenem massa deth torisme, e era aufèrta de tra-

balh ei tota ena ostaleria o enes pistes d'esquí. Se viu un shinhau en un "globo" donques se, per exemple, dues temporades non nhèue, alavetz, qué hè? Dempús, es possibilitats s'as estudis tanben arriben a èster fòrça limitades, perque, per exemple, un quimic, dilhèu sonque podarie trabahear enes depuradores. Ath final, eth trabalhador que i a ena Val ei gent que vie sonque a temps parciau.

Quines mancances te trapes ena vida vidanta coma joen?

A viatges, manquen espacis entà amassar-mos toti e hèr bèth dinar o sopar. Per exemple, aciu en Salardú mos cau anar tath Polisportiu, un lòc que non ei acondicionat tà causes com aguestes, ath delà cada viatge que volem hèr quauqua hèsta mos cau demanar permís, e tot son dificultats, e non sonque tòs joeni, senon tath pòble en generau, perque nosati mos amassam toti.

E que n'opines dera politica, crees

qu'es joeni se i impliquen guaire o non?

Donques pensi qu'es joeni, e era gent en generau non ven es problemes enquia que non se les trapen ath desús. Ath joen d'aué en dia, coma viu ben, ja li estan ben moltes causes.

I a bèth lòc a on vos amassatz entà gésser de dia, e peth ser?

De dia, te trapes damb era gent enes bars, autan joeni coma grani, aquiu hèm era vida sociau. Peth ser, doques s'en Salardú i auesse un local de léser alavetz dilhèu gesseria mès, totun era opcion qu'as ei anar entà Arties o tà Vielha, e entad aquerò as d'agarrar eth coche. Pensí qu'ei ua causa qu'eth pòble a d'auer, çò de madeish qu'ua piscina, un polisportiu, o ua bibliotèca.

E era viuenda?

Donques s'as era sòrt qu'es tons parres o pairs-sénhers te deishen qu'auquaren, mès senon viueràs tota era vida ipotecat.

Trapes es mancances que i pòden auer enes ciutats?

Era vertat ei que non, jo aciu m'i tròbi ben, dilhèu bèth concert de musica, mès coma èm pòga gent, tanben còste mès portar çò de madesih qu'en ua ciutat. Se pense massa en hèr causes sonque entath toriste, e tròbes que se non i a toristes, non i a activitat. Cau suenhar mès as pòbles e ara Val d' Aran tòs que viuem aciu tot er an, e tanben cau qu'era gent d'aciu gesque mès de casa. Les còste fòrça botjar-se, e cau sajar de convèncer-les.

As amics que non son pas neishudi en Aran?

Òc, açò ara tanben a cambiat. È amics que non son neishudi ena Val mès fin finau t'amasses damb es que i son pendent tot er an

MARIO SIRAT


21 ANS

ESTUDIANT DE MEDECINA EN LHÈIDA

Ara recèrca des arraïcs

Aguest lheidatan d'origina aranesa aclar que quan se licéncie en Medicina sajarà de trabalhar en Aran. Entad eth, eth futur passe pera Val. "Sò neishut e è viscut tota era vida en Lhèida, mès tostemp m'e sentut aranés". Era sua familha per part de pair, n'ei. "En casa, per exemple, parli aranés damb eth mèn pair, hèt qu'as mèns amics les còste d'enténer. Etl mèn pair m'a daurit es pòrtes ara Val e a hèt que cada dia volga apropar-m'i mès".

De hèt, Mario acostume a anar tara Val tostemp qu'eth calendari mèrque dia vermelh. Aciu qu'a ara familha e, ath delà, dispause d'ua casa en Les, hèt que facilite es sues estades. "Es vacances en Aran formen part des mèns rebrembes de petit". Passar deth ritme de ciutat ara tranquillitat que trapaue en Les la merquèc prigondament. "En Aran auie fòrça liberaltat", assegure damb un cèrt tonús de nostalgie. E fòrça mès causes. Hig, convençut qu'en "Les ac auie tot: natura, bona companhia, arraïcs...". Per açò non gòse méter en dubte qu'en un futur, que demore non sigue guaire luenh, tornarà e s'i establirà definitiuament. "En Aran, que non me manque arren". Ei un territori ben equipat e damb un paisatge envejable e ath delà, jo que sò de Les, è era terrièra francesa fòrça apròp e açò me permet hèr viatges tà França damb fòrça facilitat". Mario reconeish que dispausar d'ua casa a estat plan important entà decidir establir-se en Aran quan acabarà es sòns estudis. "Era darrers ans e pogut verificar com an



pujat es prètz". Ei plan conscient qu'aguesta realitat harie impensable que podessa trasladar-se tà Aran quan acabèsse era carrèra. "Medecina qu'ei ua carrèra de fòrça ans d'estudi sense cap d'ingrés. Atau que me resultarie plan complicat poder trapar un lòc accessible entà víuer". Non se tracte sonque d'auer un tet. Mario pòrte era musica fòrça laguens, e er espaci e eth tranquillitat que li aufrís ua casa istorica non la pòt trapar en un pis de ciutat, a on ei impensable tocar un esturment sense èster pendent

des vesins. En Les qu'a a un ben plan ben valorat enes tempsi que corren: intimitat. Per açò non dubte en afirmar que ei entad eth un endret ideau ja non sonque entà víuer, senon entà poder amiar a tèrme es sues activitats de léser, coma tocar eth piano o eth trombon de vares. Se considere un simple aficionat. Açò òc, n'ei un enamorat qu'i dedique fòrça ores. "Aciu ja pòs hèr eth tapatge que volgues que non acostumes a shordar ad arrés. Per contra, en Lhèida era causa que càmbie".



SIRA ORTIZ

32 ANS. LA FULIOLA. MÈSTRA DERA ZER VAL D'ARAN

Destinacion perfècta

Non se pòt negar qu'aguesta mèstra des les terres de Ponent non auesse es idées clares. Tostemp sabec qu'un còp acabats es sòns estudis de Magistèri, se dedicarie a exercir era docència en Pirenèu. Fin finau, se decidic per Aran. "Me fascinaue eth paisatge, eth clima e es costums", assegure. De hèt, que s'i vò demorar. S'i trape fòrça ben. Autanplan que li sembla que non li quède massa luènh de casa, en Segrià. "Ues oretes de coche e ès damb era familha", assegure. Un recorregut que hè fòrça dimenjades.

Eth problema principau que se li

presente actuaument, qu'ei era viuenda. Sira considere qu'es prètz de crompa son exorbitadi e era soleta non se pòt permetter era crompa d'un pis. Es loguèrs tanben que son plan nauati e per aguest motiu, a decidit víuer en un apartament compartit entà desencarir despenes: "mentre age trabalh, residirè ena Val, en mèn cas, trabalh e estada que son plan restacadi" afirme Sira damb seguretat.

E hig "encara qu'eth clima deth pais me shaute fòça e eth paisatge aranés tanben a tà jo un potent atractiu", e continue "trapi qu'era Val d'Aran, tot e èster un territori petit, ei fòrça

plan equipada". Era ven d'un pòble petit deth Segrià, a on i a dues o tres tendes de minjar, ua cooperativa e non gran causa mès... Per açò, quan arribèc en Vielha, tot e veder-la petita, "auec era sensacion de trapar-se en un gran caplòc", donques i podie trapar de tot". Totun, afirme qu'eth hèt d'auer un veïcul pròpri, a estat de grana ajuda entà mòir-se pera Val e exercir eth sòn trabalh. Segontes Sira, eth clima, era distància e era franja orària d'actuacion deth transpòrt públic non son guaire favorables ne entàs joeni ne entàs grani s'aguesti an ua vida organizada en oraris de trabalh pòc flexibles. Sira se trape plan ben ena Val, donques pòt satisfèr es sòns besonhs basics e, encara qu'actuaument trape a mancar era sua familha, non dubte en díder: "Tà jo, era Val d'Aran qu'ei un endret ideau".

JOËLLE FAURE

20 ANS. BETREN.
ESTUDIANT DE TECNIC DE
LABORATORI EN BARCELONA

"È de besonh era montanha"

Aquesta aranesa de 20 ans, totun èster de Betren, residís actualment en Barcelona, a on estúdie eth grad superior de Tecnic de Laboratori. Mos trapam deuant d'un aute exemple de joen que li a calut viatjar entà corsar era carrèra desirada. "Evidentament, s'è partit ei pr'amor qu'en Aran non podie estudiar çò que jo volie", precise. Desir de partir non l'auie cap.

Joëlle puge soent tara Val es dimenjades entà retrobar-se damb era familha e es amics. E damb eth paisatge, qu'assegure li resulte incrediblement atractiu "È de besonh era montanha, m'è criat ena Val e ena Val que voi víuer". Malerosament, a viatges cau partir. "Es joeni an cèrta dificultat entà amiar entà dauant economicament". Non cre que sigue eth sòn cas. D'ua banda pr'amor que de travalh de tecnic de laboratori non ne manque. E d'auta, pr'amor qu'auer era casa familiar ajude a començar. Açò òc, assegure qu'encara que non dispau-sésse d'un abitatge, tornarie. En Aran pòt gaudir der espòrt. Ei ua gojata fòrça esportista, e acostume a hèr excursions damb es sòns amics. "En Barcelona tanben ne pogui hèr, d'espòrt, mès ne era companhia ne eth paisatge són eth madeish". Eth prètz que cau pagar entà víuer en aguest entorn privilegiat ei qu'autant òc coma non, as de besonh trèir eth carnet de condusir. "Eth coche te permet auer mobilitat", atau que quan parlam damb era se trape pleament immergida enes tèsts d'autoescòla, com an hèt lèu toti es sòns amics. A banda de prac-



ticar espòrt, ad aguesta joena li shau-te er ambient que se respire enes pubs d'Arties. "Es nets d'Arties me shauten. Que m'i trapi ben". Ei facil afrontar-se ath futur quan s'an clari es besonhs.

E Joëlle sap qu'eth sòn lòc qu'ei en Aran. Desire tornar. "Supausi que çò que voi hèr damb era mia vida ei eth madeish que toti: èster centrada, víuer a gust, trabalhar e formar ua familia".



FARNECESC SAS JOVE

37 ANS. TARRAGONA.

PROPRIETARI DETH RESTAURANT ARTIGANÉ

Cent per cent integrat

Francesc Sas, empresari deth món de ostalaria, arribèc en Aran damb 27 ans e ara ja ne hè dètz que i residís. "M'atrège era montanha, dilhèu pr'amor qu'era plaja l'è coneishuda massa". E atau siguec com hí cap tàs Pirenèus. Un coneishut li aconselhèc qu'anèsse tara Val d'Aran. "Qu'ei un referent laguens deth sector toristic e ostalèr, atau que pensè qu'ère ua bona idèa e envìe eth currículum". Ar instant qu'auie trabalh. Era Val ère ua bona opcion, non sonque a nivèu labouarau, senon tanben ludic, Francesc qu'ei aficionat as espòrts de montanha: escalada, esquí, e tanben li shaute pescar. "Eth contacte damb era natura me hè a sentir relaxat e viu ath viatge".

Coheisse qu'ei ua des formes qu'a entà disconnectar. Quan li demanam se li costèc guaire adaptar-se, non dubte: "Jo creigui que s'ès dispausat a víuer en un determinat lòc e a trabaixar-i t'as d'esforçar entà integrar-te ath 100%, donques te cau auer ua ment positiu e, sustot, duberta". Comente qu'eth sòn trabaix li ajudèc fòrça a conéisher ara gent dera Val: "pòga pòc anè en tot hèr amistats que m'ajudèren a perfeccionar era lengua". Tanben li anèc fòrça ben escutar era ràdio, "sustot es prumèrs ans". Era ràdio li permetie assimilar es paraules e anar familiarizant-se damb es tempsi verbaus. Damb era perspectiva des ans passats, se considè-

re doblement afortunat. D'ua banda, se sent pleament realitzat laboraument. D'auta, qu'ei capinaut d'auer artenhat qu'Aran sigue casa sua. Tanben a trapat parelha ena Val. Viu en Arties. Plan segur, de loguèr. Er abitatge qu'ei er etèrn problema. Reconeish qu'ei "un privilegi" víuer ena montanha, en pleia natura. Mès lamente qu'es aranesi "ajam de pagar coma se viuéssem ena gran ciutat". Cre qu'acò ei un obstacle entara gent qu'arriba. "Quan un joen comence damb un sòu redusit e aciu açò ei un problema. Cre qu'aguesta ei ua des rasons que hèn qu'era gent partisque. Era auta, ei era solitud de qui non ei cap arraïtzat. Eth a trapat ena sua parelha un pilar que l'ajudat fòrça a integrar-se. "As de besonh un temps entà trapar eth tòn lòc", assegure. Eth ja a superat aguesta barrera. "Era Val qu'ei era mia tèrra e casa mia, com è estat aciu d'erós non ac è estat en cap aute lòc". A plan aganchades es brides dera sua vida.

JENNIFER MENAJE

20 ANS
ESTUDIANT DE FOTOGRAFIA

**"Tanti ans
dehòra, que
se trinquen
es ligams"**

Ja hè tres ans qu'aguesta aranesa se n'anèc a víuer en Barcelona. Dempùs d'acabar er ensenhamant obligatori en IES Aran de Vielha, volec iniciar-se en mon dera fotografia e, donques, li calec partir forçosament entà poder hèr realitat es sòns sòns: "Tot i es joeni que mos volem dedicar ara ostalaria o ath torisme mos cau acabar luenh de casa, malerosament". Tostemp que pòt, torne tà Aran. Mès encara qu'abituauament i passe es festius damb era familia e es amics, era distància acabe en tot passar factura. Assegure que segurament s'establirà definitiuament en Barcelona quan acabe es sòns estudis. "Dempùs de tanti ans en caplòc catalan se creen ligams e amistats que son dificils de desishar darrèr". En part, pr'amor qu'era gent qu'a trapat en Barcelona, "seguirà aquiu delà". I pòt compdar. Per contra, en Aran "era gent se mò fòrça". Cre qu'era Val "pòt arribar a èster un lòc barrat". Açò, coma lèu tot, a un costat indubitablement positiu, que hè qu'era gent "se coneish fòrça e acabe en tot èster ua gran familia". Era part negatiua ei que lèu ac as tot vist. "Se vòs conéisher gent naua te cau ronder un shinhau".


De Barcelona tanben l'atrè qu'ei plan ben comunicada, "tot e qu'actuaument se trape en ua situacion un shinhau caotica degut a quauqui



problèmes d'infrastructures". Açò significa que se pòt víuer sense coche. De hèt, entà mòir-se per Barcelona, eth coche "me shòrde". Per contra, quan arriba en Aran, eth coche se convertís en imprescindible. "Es mèns amics aranesi me diden que sense coche non se pòden mòir. Qu'ei indispensables".

Çò que li manque en Barcelona

non se pòt crompar damb sòs. "Çò que mès trapi a mancar son es montanhes nheuades, donques reconeishi que sò ua gran aficionada ar esquí, e as espòrts d'aventura e Aran qu'ei un lòc idillic en aguest aspècte". Ditz qu'era "mar està ben", mès ac-te seguit hig que "com era montanya no i a arren", se planh Jenny. Non se pòt auer tot.



ALEXANDRA E LAURA

16 E 15 ANS.
ESTUDIANTS

**"Aciu non
i a arren
a hèr"**

Laura, de sonque 15 ans e Alexandra, de 16, son inseparables des que se coneisheren hè ueit mesi. Exactament eth madeish temps qu'Alexandra viue ena Val d'Aran. Laura, ath contrari, ja pòrte quate ans viuent en Les. Amb dues son originàries de Colòmbia mès per qüestions familiars viatgèren prumèr a Espanha, e posteriorament se trasladèrent tara Val. Se coneisheren en institut e se heren plan intimes. Laura, que pòrte mens temps

en Aran, encara non se sent integrada. De hèt, reconeish que non li shaute víuer ena Val "pr'amor qu'eï fòrça petita e non i a arren a hèr. Jo tostemp e demorat ena ciutat". Quan aguestes dues granes amigues non estúdien se dediquen a passejar o ben passen era estona en tot chatejar per internet.

Les shaute chatejar entà aucir eth temps, donques son de ciutat e les còste adaptar-se ath ritme de vida aranés.



Tath mau-vèrme

UN CUERTMETRATGE EN OCCITAN D'ANNA GELI GUANHE ETH PRÈMI LLANTERNA DIGITAL DERA GENERALITAT EN APARTAT DE VOTACION POPULARA

Er occitan qu'ei lengua cooficiala en Catalonha. Pòga pòc, es institucions ac van en tot assumir e incorporen era nòsta lengua en disparaïres iniciatiuves. Un exemple recent an estat es prèmis Llanterna Digital de cuertmetratges. Se tracte d'ua coriosa iniciatiua dera Coordinadora des Servicis Lingüistics de Lhèida entà fomentar er usatge deth catalan e der occitan en mon audiovisuau. Evau a díder qu'ena prumèra edicion d'aguesti guerdons i a dejà agut preséncia occitana, damb un trabalh presentat des dera banda francesa e un aute damb era varianta aranesa d'aguesta lengua. *Tath mau-vèrme* ei òbra d'Anna Geli, de Salardú. Aguesta periodista, collaboradora abituau d'Aran ath dia, a presentat un trabalh en qué, precisament, era lengua n'ei era gran protagonista. Eth public a dat tot eth supòrt ar unic cuertmetratge en aranés presentat a concors, qu'a acabat en tot guanhar eth prèmi extraordinari per votacion populara, damb mès de 500 vòts enregistradi.

Es prèmis Llanterna Digital an ua modalitat entà trabalhs de mens de 30 segons (qu'a demorat desèrta) e ua auta destinada a cuertmetratges d'ua durada maxima de tres menutes. Laguens d'aguestes dues modalitats, i a un apartat entà centres de secundària, un entà escolans dera Universitat de Lhèida e ua tresau dubèrta a totòm que volgue participar.

Er aute attractiu d'aguest guerdon promoit per Joanjo Ardanuy ei qu'es òbres a concors an estat 'penjades' en internet, çò qu'a permetut




<http://www.llanternadigital.cat/index-occitan.htm>

En aguesta adreça i a es òbres guanhadores damb un accès direkte entà veder-les.

as participaires dar era maxima difusion ara sua òbra.

Er autrejament de prèmis avec lòc eth passat dia 29 de noveme a Lhèida e compdèc damb era preséncia deth critic de cinèma Àlex Gorina.

Tanben obtenguec prèmi er IES Manuel de Montsuar de Lhèida per Jòc de colors. En àmbit universitari, eth prèmi siguec entà Naui inquilins, de Cristian Pons. Per çò que tanh ara categoria dubèrta, eth prèmi se lo emportèc Andreas Strasser peth cuertmetratge Per exemple, era Marta. Eth jurat tanben decidic autrejar ua mencion especiau ath Mèn pòble, Alcarràs, dera aula d'acuelhuda deth CEIP Comdes de Torregrossa d'Alcarràs (Segrià).



Aran estree er autan demorat nau tunèu

ETH DIA 4 DESEMÈ SE DAURIC ATH PUBLIC SENSE CAP ACTE INAUGURAU

Eth dia 4 de deseme de 2007 ei un dia que passarà ara istòria d'Aran. Tàs 16,26 ores d'aguest dia se dauric ath trànsit eth nau tunèu Juan Carlos I. Ua infraestructura autan demorada laguens e dehòra d'Aran ena que s'an invertit 200 milions d'èuros. Estonantment non i auec cap acte inaugurau. Plan segur que tau tier en compde eth contèxte politic deth moment, damb era ministra de Foment Magdalena Álvarez ena còrda loisha peth caòs viari que patís Barcelona d'ençà qu'es òbres dera nauta velocitat obliguèren a suprimir es trens d'entorns pes nombrosi traucs qu'anauen en tot aparéisher. Damb ministra o sense, eth nau tunèu qu'ei dejà

ua realitat. Eth sosdirector generau de Conservacion de Carreteres de Foment, Vicenç Vilanova, dèc er orde de daurir eth tunèu per emissora des dera sala de contraròtle deth nau pas sosterranh, a uns 300 mètres dera boca nòrd. Testimònisi d'excepcion deth moment sigueren eth Sindic Francés Boya, es conselhèrs d'Unitat d'Aran e eth PRAG, a mès deth baile de Vielha, Josep Calbetó, e eth sosdelegat deth Govèrn Catalan deth Naut Pirenèu e Aran Víctor Orrit. Un acte discrèt, entà ua òbra plan importanta. Era galeria sosterranha, que fin finau a es tres carrils tan reivindicadi, hè un totau de 5.230 mètres e a supausat leu sies ans d'òbres (dus de retard)

e ua inversion de 200 milions d'èuros (72 mès des previsti). Eth tunèu remplace ar istoric, qu'auie eth dubtos au nor d'èster considerat eth mès inse-
gur d'Euròpa. Eth constructor José M. Balaña siguec eth prumèr en entrar en tunèu pera boca nòrd damb era sua mòto. En aguest moment istoric hè exactament 59 ans que s'auie inaugurat eth vielh, qu'ara sonque s'emplegarà coma via d'evacuacion en cas d'accident. Er exsindic Carlos Barrera qualificè de "manca de respècte" envers Aran que non se programèsses cap acte institucionau e ne eth ne cap auta representant de CDA voleren èster presents ena sala de contraròtle. Boya, soslinhaue que "çò d'important qu'ère daurir eth tunèu", sustot abantes deth pònt dera Puríssima, en que sigueren milers es toristes que poderen estrear-lo.

VA DE LENGUA

per Jusèp Loís
Sans SocasauDirector deth programa
entara creacion dera ofici-
na Occitan en Catalonha

En Aran non i a arabs

Ena Val d'Aran non i an arabs. Es mès de 700 magrebins que i an en Aran vien deth nòrd d'Africa e son descendants d'ua cultura diferente der arab: son amazigs. Son diferents, an un aute color de pèth, eth peu ei mens rufat, an ua lengua e ua cultura diferente. Son coma es guanches. Es amazigs son en un procès de desculturizacion, tot soent acompanyhat per un increment der islamisme, en favor der arab; ce que les hè pèrder es arraics ei era arabizacion per motius religiosi: eth profèta parlaue arab. Es amazigs se definissen coma laics e consèrven entre es sues tradicions un respècte venerable pera hemna; entre es tua-

regs (que formen part deth pòble amazig) es hemnes son es propietaries juridiques e sociaus dera casa. En Marroc er amazig s'ensenhe en quauques escòles (de forma molt controlada) e en Argelia ei lengua oficial, tot e qu'açò non a efèctes evidents. En realitat se contraten professors en Egipte entàs escòles entà arabizar Argelia e es series televisives son d'Arabia. Era Cabilia, en Argelia, ei era region mès activa politicament, damb istòries de martirs, manifestacions estudiantiles e persecucions; plaçada ena mediterrània, incorpòre quate províncies e non ei dificil de trapar-li fòrça semblances damb Catalonha. Bèth

moviment dera Cabilia demane era independencia. Tanben incorpòre petit territoris damb lengües que non an estat classificades e que son tratades d'amazigs. Nem, que podem reproduuir es condicions geopolitiques d'Aran en territori deth nòrd d'Africa, mès finalament,... tot qu'ei different. Hè quauqui dies, eth 17 de noveme, er Ajuntament de Vielha organizèc ua conferéncia de dus catalano-amazigs que siguec plia d'interès e de gent. Aquiu les poderem coneisher e parlar damb eri; es mès conscents demanen que non les digam "arab" ne "moro", qu'açò ei ua dobla discriminacion, qu'"amazig" signifique "liure".

www.pageseditors.com
ed.pages.editors@cambrescat.es


Pages editors


Garona
Libes
en aranés



Libes en occitan dera Val d'Aran




Teatre en
aranés
Manuela Ané



Solitud
Víctor Català

Novetat



En
vacances
Tòni Escala



Aitor Carrera
Gramatica
aranesa

Sant Salvador, 8 - 25005 Lleida - Tel. 973 23 66 11- Fax 973 24 07 95

DICCIONARI

A	E	Possar: empènyer
Abilesa/abilessa: destresa	Empatar: recolzar	Postura: postura, actitud
Abondor: abundància	Engüejar-se: avorrir-se	Pr'amor que/de: per causa de
Abriu: abril	Entestar: iniciar	Prètz -i nm: preu -s
Acuelh: rebuda, acollida, acolliment	Escuéller: escollir	Previer: prevenir
Adaptacion: adaptació	Esdegar-se: afanyar-se	
Adméter: admetre	Esmiraglar(-se): meravel·lar(-se)	
Administracion: administració	Estatjant -a nmf: habitant	
Afeccion: afecte	Estauviar: estalviar	R
Ahèr: assumpte, feina		Rebrembe nm: record
Alhocardir: tornar boig, en-follar		Recorrut: recorregut
Amassar: ajuntar	F	Repapir: insistir
Amermar: minvar	Familha: família	Risc: perill
Apertenéncia: pertinència		Ròba: roba
Apertier: pertànyer	G	
Arremassar: arreplegar, acumular	Gaimant -a: amable	Sajar: intentar
Arténher: atènyer, aconseguir	Gessuda: excursió	Sason nf: temporada
	Granessa: grandesa	Sen nm: seny
B	Guanhar: guanya	Senat -da adj: sensat -a
Badinar: bromear		Sens nm: sentit
Baishada: baixada	H	Shagrinar: inquietar
Bajardar: enviar	Hèsta: festa	Shautar: ploure
Banda: costat; colla	Hestau nf: festival	Sòs: diners
Barar: ballar	Hicar: ficar, col·locar	Sostier: aguantar
Barrar: tancar		Suenhar: tindre cura de, veillir
Bastir: construir	F	
Berugar: bellugar	Joenessa: joventut	Tanhent n: pròxim
Biaça: motxilla	Júnher: ajuntar	Tanhent -a adj: tanyent, reclacionat -da amb
Bièra: cervesa		Temps: temps, època
Bronit: soroll	L	Testut, -da: obstinat
	Lengua: llengua	Tier compde: vigilar (constr. transitiva; 'tier compde es vaques' gauradr les vaques; 'tier en compde' no és adequat, millor 'auer en compe de'.
C	Léser nm: lleure	Torisme: turisme
Caçaire: caçador	Libertat: llibertat	Tricot: jersey
Camíau nm: camí	Licitàcia: llicència	
Cansèra nf: fatiga	Lòc: lloc	U
Caplòc nm: capital	Logar: llogar	Usança: costum
Cauçar: calçar	Loguér: lloguer	
Caucèr: calcer, calçat	Long -a adj: llarg -a	V
Causar: ocasionar	Luenh: lluny	
Chafre: renom	Lujà nf: trineu	Vier: vindre; convertir-se en
Caplòc nm: capital		(vier lhòco: tornar-se boig)
Codina: cuina	M	Viuer: viure
Cogitar: pensar	Maitiada: matinada	
Coheissar: confessar	Matracar: afeixugar, cansar	
Concludir: concloure	Mestièr: ofici	
Condar: contar	Morralet: motxilla	
Condusir: conduir	Mòs: entrepà	
Coselhar: aconsellar		
Cramba: habitació	N	
Crompar: comprar	Neishença: naixement	
	Net: nit	
D	Nhèu: neu	
Daurir: obrir	O	
Dèisha nf: préstec	Obtengut: obtingut	
Delà adv: allà, enllà ('ath de': més enllà de, a més de)	Organizar: organitzar	
Desirança: afany	Ostiutge: estiueig	
Dialòg: diàleg	Obtengut: obtingut	
Díder: dir, anomenar		
Difóner: difondre	P	
Dimenjada: cap de setmana	Paperalha: paperassa	
Diuersitat: diversitat	Partida: part	
Diumentent: divertiment	Peish -i: peix -os	
	Planvenguda: benvinguda	
	Plasent -a adj: agradable	
	Plasentèr: tranquil	
	Pòcha: butxaca	

VA DE LENGUA

per Aitor Carrera

Professor de lengua e lingüística occitanes ena Universitat de Lhèida



Escars e nòdes

En domeni catalan se'n ditz *la nou*. Mès com s'apère, en domeni lingüistic occitan, fòrça mès gran? Qu'existís diuèrsi mots. Tanplan laguens dera Val d'Aran, a on i coabite tres formes diferentes, e cada parçan o zòna geografica emplegue era sua. D'un costat, en centre dera Val d'Aran se pòt enténer *era escara*: Marcatosa e Castièro, mès tanben eth terçon de Lairissa e parciauments eth d'Arties e Garòs. *Escara* qu'ei un mot d'origina germanica qu'a un shinhau de familia en bères zònes gascones de delà dera frontèra estatau, a on i a gent que ditz *esquilhòt*, mès minoritàriaments, use formes coma *escalh* o *escath*. Eth mot escara que se pòt estacar ath nòm francés dera crospa o casca (*écale*), mès non proven dera forma d'a on ges eth mot majoritari en territori occitan. En territori que va de Bordèu a Niça e de Lemòtges a Narbona –e tanben en tot eth territori romanic, de *hèt*–, qu'ei mès normau qu'eth nòm dera escara gesque deth latin *NUX*. Aquerò qu'ei çò que trobam en terçon des Quatre Lòcs. En aqueth parçan non se ditz *escara*, mès *nòde*. E non vos pensetz qu'querò ei quauquaren de periferic o marginau. Era forma *nòde* que se repetís Dempús de traussar era doana, e que semble fòrça ara forma generalizada –referenciu, se me permetez– *notz*. Aquera qu'ei tanben era forma que s'emplegue en tota era Val d'Aran entà hèr arrepòrt ath licor, *era aigua de nòdes*, perfècte entà acabar un bon dinar o un sopar abundant, o tà defener-se des temperatures baishes. Mès ena Val d'Aran que i a encara un autre mot. En Pujòlo –e en partida en terçon vesin d'Arties e Garòs– se pòt enténer era forma *nòu*. D'acòrd: qu'auem dit fòrça viatges que i a elements pròpris deth naut-aranés que non son un producte deth contacte damb eth catalan (coma prononciar *pan* coma se siguesse *[pal]*, o *díder aver* en compdes de *auer*). Mès qu'ei vertat que, de temps en temps, eth parlar dera partida nauta e beth catalanisme. Aqueth que n'ei un.



DOP
ARRÒS DELTA DER EBRE



DOP
AUERÀS DE REUS



DOP
HORMATGE DETH NAUT URGELH E ERA CERDANHA



DOP
ÒLI DETH BAISH EBRE-MONTSIÀ



DOP
ÒLI D'ES GARRIGUES



DOP
ÒLI CIURANA



DOP
ÒLI DE TERRA NAUTA



DOP
BODER DETH NAUT URGELH
E ERA CERDANHA

PRODUCTES CATALANS · ERA ORIGINA EI QUALITAT



IGP
CEBAT DE VALHS



IGP
CLEMENTINES DES TÈRRES DER EBRE



IGP
LANGOÏSSA DE VIC



IGP
POLASTRE E CAPON
DETH PRAT



IGP
POMA DE GIRONA



IGP
TRUHES DE PRADES



IGP
TORRÓN D'AGRAMUNT



IGP
VEDERA DES
PIRENEUS CATALANS



DOP

DENOMINACION
D'ORIGEN PROTEGIDA



IGP

INDICACIÓN
GEOGRÁFICA PROTEGIDA

Catalunya ei un país damb ua gran diversitat de productes agroalimentaris. Tanben a, ar encòp, un gran respècte pera tradicion e un decidit esperit innovador. Tot aqo hè possible molti productes de qualitat, ligat ath territòri e as processs d'elaboracion. Era Generalitat e era Union Europea distinguisen aguesti productes damb es sageths DOP i IGP.